



KEREITI

3

KGOBOKETSO
YA DIPALE

Platinum

Sesotho Sa Nnete

P Lehoka • N Maloisane • P Ramatlapeng • P Selepe

Platinum Sesotho Sa Nnete Kereiti ya 3 Kgoboketso ya Dipale

Maskew Miller Learning
10 Freedom Way, Milnerton, Cape Town, 7441

© Maskew Miller Learning (Pty) Ltd 2025

Ditokelo tsohle di sirelleditswe. Ha ho karolo ya kgatiso ena e ka hatiswang, ya bolokwa mokgweng oo e ka hlahiswang hape ho ona, kapa ya phatlalatswa sebopehong sefe kapa sefe, ka tsela efe kapa efe (elektroniki, ka motjhine, ka kgatiso kapa ka mokgwa o mong o sele) ntle le ho re ho fumanwe pele tumello e ngotsweng fatshe ya monga ditokelo tse sirelleditsweng.

Ho kopa tumello ya ho hlahisa hape kapa ho fetola karolo efe kapa efe ya phatlalatsa ena, ka kopo ikopantshe le sehlopha sa Ditokelo tse Sirelleditswe le Ditumellano ho 021 532 6000 kapa o ka romela emeile ho rightsgranting@mml.co.za. Ho tlaleha tlolo ya molao, ka kopo romella emeile ho copyright@mml.co.za

ISBN 978-1-834-95947-4
ePDF ISBN 978-1-779-89623-0

Mophatlalatsi: Mabotseba Masengane

Mohlophisi ya tshwereng: Theliso Makhola

E hlophisitswe ke Thabano Mankeng

Moralo wa bokantle ba buka ka MML Visual Design

Setshwantsho ba bokantle ka MML Visual Design

Moralo wa buka ka MML Visual Design

Botaki ka MML Visual Design

Tlhophiso ya mongolo ka Stronghold Publishing

E hatisitswe ke

Tse ka hare

Pale 1: Ngwaneso (<i>Thothokiso</i>)	1	Pale 11: Bodulo (<i>Ditaba</i>)	44
Pale 2: Lethabo la rona (<i>Pale</i>).	8	Pale 12: Sibolla Sunnydale (<i>Pale</i>).	48
Pale 3: Mankokosane (<i>Palekgutshwe</i>)	14	Pale 13: Rapolasi ya bohlae (<i>Pale</i>).	55
Pale 4: Ramahlale wa kganya (<i>Pale</i>).	21	Pale 14: Serapeng me (<i>Pale</i>)	58
Pale 5: Dipina (<i>Thothokiso</i>)	28	Pale 15: Ng (<i>Pale</i>).	59
Pale 6: Re batataisi (<i>Thothokiso</i>)	30	Pale 16: Dineo o a selwa (<i>Pale</i>).	62
Pale 7: Makgolokgolo a dintlha (<i>Pina</i>).	31	Pale 17: Bokamoso ba ka (<i>Dithothokiso</i>)	65
Pale 8: Ke a o lotha (<i>Dilotho</i>)	32	Pale 18: Boitshepo ba ka (<i>Dithothokiso</i>)	68
Pale 9: Dilotho (<i>Dilotho</i>)	34	Pale 19: Letsatsi la Didi (<i>Pale</i>).	71
Pale 10: Dipatuwa tse motse wa maokaneng (<i>Pale</i>).	37	Pale 20: Diroboto le batho (<i>Pale</i>).	78
		Tlhaloso ya mantswe	84

EXTRACT PAGES

1 Ngwaneso (Thothokiso)

Dipotso tsa pele ho pale

1. Bana ba heno ba bakae?
2. O ngwana wa bokae heno?

Ngwaneso o fihlile.

Bona o motle jwang.

Ke moholwane kajeno.

Ke se ke le moholo.

Mpone, ke hodile.



Esale ke o emetse nako e telele.

Ho tloha mohla mme le ntate ba mpoella ka wena.

Ba re helang! ke tlo ba abuti.

Moholwane wa motho.



O monyenane hakakang?

Ke tatetse ho o kuka.

Ke tlo o ruta tsohle, ngwaneso.

Le moo mme a behang dimpopong teng.



Ke tlo a tshwara ka letsoho.
Ke o rute ho tsamaya.
A na o se o kgona ho bapala?
O tla bapala bolo le nna?





Ke tlo o ruta ho ngola.

Le ho taka.

Ke tlo o balla dibuka.

Ebe o rata dipale?

Ke na le dibapadiswa tse ngata.
Nna le wena re tla bapala ka tsona.
Ke na le dikoloi.
Le wena e tlo ba tsa hao.



Le ka tsatsi leo o yang sekolong,
Ke tlo o tshwara ka letsoho.
O ka se tshohe ha o na le nna.
Ke tlo o hlokomela, ngwaneso.
Ke o rata haholo.



Dipotso tsa ka morao ho pale

1. Sethothokisi se thabetse eng?
2. Ke bomang ba mo qoqetse hore o tloba le ngwana habo?
3. O re o tlo ruta ngwana habo eng?

2 Lethabo la rona (Pale)

Dipotso tsa pele ho pale

1. O tseba mafahla?
2. O bona mafahla ka eng?

Ka lebitso ke Lethabo, lefahla la ka ke Larona.

Re na le dilemo tse leshome, re dula motseng wa Mafahlaneng.

Motse oo o rehilwe lebitso la Mafahlaneng ho rona ho na le mafahla a mangata moo.

Mme ke Belinda, lefahla la hae ke Mosidinyana.

Ntate ke Tsholo, lefahla la hae ke Tsholonyane.

Re mofuta o tshwanang wa mahlale.





Mme wa rona o kgona ho re fapanya.

Haele nta yena ke mathata feela.

Ha a re 'Larona' ho arabela nna Larona.

Ebe jwale ke tla imenyameya ka dipompong ke le mong.

Ha a re 'Lethabo' ho ye nna hape.

Larona ha a rate tswekere ke ka hoo a sa jeng dipompong.

O re ha a batle meno a hae a senyehe.



Larona o ikokobeditse, ha a rate lerata kapa morusu.

Nna ke rata ho bina, ke hlodiye, ke etse lerata.

Empa le ha Larona a ikokobeditse, ke ntwadumela.

Ha ke di bakile mona motseng le sekolong ke yena ya ntwanelang.

Ke di baka ke di tshaba.

Ha ke tsoha ke fumana bethe ya hae e se e alotswe e le motshetshe, a menne le diaparo tsa hae ka makgethe.

Bohlweki bo pelong ya hae.

Haele nna ngwana Mosidi, ke hlaswanki, ebile ke kopantse le botswa.

Bethe ya ka e dula e kopakopane, le diaparo di tla hohle.
Ke setsohaphora, ka tlwaelo ya hore Larona o tla nka tsetsa.





Ke rata ho bala dibuka, le dithutong tsa sekolo ke sebetsa hantle.
Ke be ke mose Larona ka mosebetsi wa hae wa sekolo, moo a sa utlwisiseng.

Larona yena o rata ho sebetsa ka matsoho ho feta ho bala.

Ka Moqebelo ke yena ya tsohang pele ho bohle lapeng.

A nke kgarafu a hlwekise jarete.

A nweletse dipalesa le jwang.

Ana re feela re le mafahla? Haele moo re fapane ka diketso le mekgwa?

E! Efela re le mafahla a tshwanang.

Ho fapana dikelello le maikutlo a rona feela.

Seo a se thabelang, nna ho ka kgonahala ke se ke ka se thabela.

Empa hoo ha ho hlalose letho.

Re mafahla a mme Mosidi le ntate Tsholo.



Dipotso tsa ka morao ho pale

1. Lefahla la Larona ke mang?
2. Batswadi ba mafahla ke bomang?
3. Ba dula motseng ofe?

3 Mankokosane (Palekgutshwe)

Dipotso tsa pele ho pale

1. O tseba papadi ya mankokosane?
2. E bapalwa neng?

Tsatsi ke la Moqebelo lemong se hodimo.


Le sele le bohweg ba ntja, ho nkgama monko o monko e ya dipalesa le difate.

Kgantshe le metswalle ya hae ba ile pakeng ho ho bapala.





Bomme ba bana ba dutse tlasa moriti wa sekgele se seholo.
Ba ntse ba qoqa ba le babedi, ba bua ka sena le sane.
Ba mametse mmino sepikareng sa bona.




Maru a pula a matsho a ya kopana.

Empa ho sa ntse ho tjhesa, le ha letsatsi le le ka marung.

Bana ba ntse ba bapalla meswinking, ba a mathisana.

Ho eba lefifi ha letsatsi le nyamela ka marung.



Bomme ba a bona hore maru a ya kwahela.

Ba a tseba hore pula e se e tlo na.

“Bana! E tlang ka mona ka tlasa seitshireletso, pula e a tla.” Ho bua bomme.


Bana ha ba aka ba hetla le ho hetla. Ba nna ba ipapalla pakeng.

Ya na pula.

E qadile e sentse e le bohale haholo.

Thwa, thwa, thwa lehadima!

Tjo! Ba matha ba baleha bana. Ba mathela ho bomme ba bona.





Bomme ba ba fa dijo hore ba je.

E mong le mong a apara jeresi.

Bomme ha ba batle hore bana ba kenelwe ke serame.

“Emelang pula e emise pele.”

Ho qadile a le mong pele.

A mathela puleng a tantsha, a qhomaqhoma.

Hwa latela wa bobedi.

Jwalojwalo ya ba bana pakeng ba ipapalla puleng, ba qhoma qhoma.

Ba thabetse ha metsi a qhoma le ona.

Ha e ba monate puleng.



Dipotso tsa ka morao ho pale

1. Mophethwa ya ka sehloohong ke mang?
2. Bana ba ne ba bapalla kae?
3. Ke eng e ba qhakantseng?

4 Ramahlale wa kganya (Pale)

Dipotso tsa pele ho pale

1. Ramahlale ke motho ya jwang?
2. Kganya e fapana jwang le lefifi?



Kabomo o rata dithuto tsa mahlale le tsa naha.

O rata ho bala dibuka tse hlahosang thutong tsa mahlale a ntse a etsa dipatlisiso.

Ka nako tse ding o ikela naheng ailo etsa dipatlisiso ka tsa naha.

Ebe o tla a phuthetse dikokonyana ka mefuta ya tsona.

A di kentse ka hara dibotlolo tse fapaneng.

A ye le tsona lapeng a di hlokomele, a di fe dijo le metsi.

Motlakase ke pharela e kgolo mona motseng.

Mabone a dula a timme, ebe jwale Kabomo ha a kgone ho bala dibuka tsa hae ka baka la lefifi.

Ebe jwale o robala ka pelo e bohloko, hobane o rata ho bala bosiu pele a robala.

Ho etsetsa hore a lore ka seo a se badileng.

Hoseng a tsohe a le mafolofolo ho ilo etsa dipatlisiso ka seo a se lorileng.

